

Moralo wa mosebetsi o kenyeleditseng ditlhahlobo tsa mantlha Sesotho
Sehlopha Sa Boraro

Kot are	Dibek e	Sepheho Sa Thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Tekolo	Mekgwa ya ho ruta le ho bala
2	11-13	<p>LO 1 AS:4A mamela ha monate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale,dithothokiso,dipina,le tse ding dipuisano tsa molomo.</p> <p>4.4A pheta ka tatellano dintlha ,diketsahalo le hontsha maikutlo ka tse etsahetseng .</p> <p>4.5A mamela dipotso tsa molomo</p> <p><u>Kgokahanyo Ka Hare</u></p> <p>LO2:AS5</p> <p>O nka karolo puisanong ya dihlopha.</p> <p>5.3Ho hlahisa o bile o hlakisa dintlha</p> <p>5.7O araba dipotso a bile a fana ka mabaka a dikarabo tsa hae</p> <p>5.8O fana ka mantswe a</p>	<p><u>Mmetse</u></p> <p>LO:1</p> <p>AS:2</p> <p>Ba tsebe ho bala manane-mabitso ho tloha ho nngwe ho fella ho leshome ka puo ya letswele le ka puo enngwe.</p> <p><u>Mahlale a Bophelo</u></p> <p>LO:2</p> <p>AS:3</p> <p>Ba bua ka bohlokwa ba ho fana,ho tshwarelana le ho arolelana le batho ba bang.</p> <p><u>Mahlale A</u></p>	Lelapa Leso.	<p>Buka e kgolo</p> <p>Poustara</p> <p>Difoto</p> <p>Boka</p> <p>Makasine</p> <p>Dikere</p> <p>Dipapetlwana</p> <p>Papetlwa</p> <p>Ditshwantsho</p>	<p><u>Mekgwa</u></p> <p>-Moithuti ka bo yena</p> <p>-Moithuti le metswalle</p> <p>-Morutabana</p> <p><u>Tsela</u></p> <p>-Oral response</p> <p>-Practical Discussions</p> <p>-Written Response</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation</p> <p>Observation Instruments</p> <p>Checklist</p> <p>.</p>	<p>1.Morutabana o etsetsa bana pale,dithothokiso ka lelapa a sebedisa dipina ho natefisa dipuisano.</p> <p>2.Baithuti ba pheta pale ka tatellano ba bile ba hlahisa maikutlo a bona Ka tse etsahetseng paleng.</p> <p>3.Baithuti ba bala pale le morutabana a bale a le mong,a sebedisa mefuta-futa a bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa a balla hodimo.</p>

	<p>kgothatsang ho ba bang. LO3:AS:20 etsa moelelo ka dingolwa 2.10 araba dipotso a bile a seka-seka maikutlo ka moqoqo kapa thothokiso eo a e badileng ho bontsha kutlwisiso kgopolo. AS:4 A ntlafatsa tsebo ya difoniki 4.1A hlokomela hore mantswe aka ngolwa ka ho tswanang empa moelelo o sa tshwane jk noka,tshela, 4.3A elelwa hore tse ding tsa di ditumanotsi di ka peletwa jwaloka tlhaku tse pedi jk, oo,ee,eo, LO3: AS3 A bala a le mong a sebedisa mefuta futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa mme a balla hodimo 	<p><u>Phedisano</u> LO2: AS:3 Ba hlalosa ba bile ba bapisa ba sebedisa ditshwantsho le disebediswa. (Ho tshwana le ho se tshwane)</p>			<p>4Baithuti le morutabana ba sebedisa poustara e bontshang lelapa. 4Ka dihlopha baithuti le morutabana ba bua ka mothapo(Family Tree)wa malapa a bona. 4.Baithuti ba qoqa ka ditso tsa malapa a bona hore ba kae ba be ngole manane ka mabitso. 5.Ba bapisa ditso tsa malapa ba sheba ho tshwana le ho se tshwane. 6.Ba araba dipotso ba bontsha kutlwisiso ya bona. 7.Baithuti le morutabana ba sebedisa difonetiki tse fumanwang</p>
--	--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • A balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo • Asebedisa mantswe ka hloko,a bile a bontsha bokgoni ba hae ba ho bala dibuka tse sa tlwaelehang. <p>LO4:Mongolo AS:1Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mokgwa wa ho ngola ka 1.1Ho sebedisa tsela tse fapaneng tsa mongolo ho bokella thlahiso leseding/dinthla tsa bohlokwa le ho kgetha sehloho(mohlala:bontsha maikutlo,ngola ka bolokohi bua le metswalle,le ditshwantsho tse bonahalang)</p>						<p>paleng. 8.Baithuti ba balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo ba be ba bale dibuka tse sa tlwaelehang. 9.Morutabana le baithuti ba kgetha mantswe paleng a tshwanang le seboko,diboko, le a mang mantswe. 10.Ba tla nehwa serapana sa kutlwisiso ka lelapa e be ba sebedisa tsela tse fapaneng tsa mongolo ho araba dipotso.</p>
						FAT-1	

14-16	<p>LO:1 AS6 Mamela sebui seo (seyalemoya) a sa se boning mme a mamele ditaelo le ho araba dipotso ho ya ka moo di botsitsweng ka teng.</p> <p>AS:2A bontsha kutlwisiso ya puisano ka ho hlompha sebui,ho mamela ka hloko,ho bua le ho botsa dipotso sa tlhakisetso,ho akaretsa seo ase utlwileng.</p> <p><u>Kgokahanyo kahare</u></p> <p>LO:2</p> <p>AS:10 hopola diketsahalo tse etsahetseng kgale e be o ntsha maikutlo a hae ka tsona.</p> <p>AS: 5</p> <p>O nka karolo puisanong ya dihlopha</p> <p>5.3Ho hlahisa o bile o hlakisa dintlha.</p> <p>AS:7A beha tlhahiso ya molomo(Oral Presentation)</p> <p>Ka dihloho le dipuisanong tse fapaneng</p>	<p>Kgokahanyo</p> <p><u>Mahlale a bophelo</u></p> <p>LO:1</p> <p>AS:3</p> <p>Ba buisana ka dikgollo mabapi le mafu a re potapotileng,le hore a bakwa ke eng le mekgwa ya ho a qoba.</p>	Bophelo bo botle	<p>Seyalemoya</p> <p>Dibuka tsa bana</p> <p>Dimakasine</p> <p>Dikere</p> <p>Boka</p> <p>Dipapetlwa</p> <p>Dipapetlwana</p>	<p>Mekgwa</p> <p>Moithuti ka Bo yena</p> <p>Moithuti le metswalle</p> <p>Murutabana</p> <p>Tsela</p> <p>Oral response</p> <p>Practical Discussion</p> <p>Disebediswa</p> <p>Checklist</p> <p>Rubric</p> <p>Observation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Morutabana le bana ba mamela kgatiso seyalemoyeng mmo ho buuwang ka mafu a neheletsang. 2.Baithuti ba mamela pale ba e boloke keelong ho bontsha kutlwisiso 3.Ka dihlotshwana baithuti ba leka ho buisana ka pale ka tatellano ba nehana ka ditharollo. 4.Sehlotshwana ka seng se etsa tlaleho ya molomo. 5.Ba bontsha tlhompho ho sebui. 6.Ho tswa paleng baithuti ba qophisa ho utlwisisa se bolelwang ke mantswe a matjha. 7.Ba aha banka ya
-------	---	---	------------------	--	--	---

		<p>7.1Ka thuso le tshehetso ya morutabana ho aha dintlha tsamaiso tseo a tlang ho di latela ha a beha tlhahiso ya hae</p> <p><u>LO:3Bala O Senola</u></p> <p><u>AS:3</u></p> <p>A bala a le mong a sebedisa mefuta-futa ya dingolwa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo</p> <p>3.1A bala dingolwa ka bo kgeleke hantle le ka kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • A balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae lephapang ya medumo. <p><u>AS:4</u></p> <p>A ntlhafatsa tsebo ya difoniki</p> <p>4.1A hlokomela hore mantswe aka ngolwa ka ho tshwanang empa moelelo o sa tshwane.</p>			<p>TASK 2</p>		<p>mantsewe.</p> <p>8.Ba kgokahanya diketsahalo le bophelo ba bona.</p> <p>9.Ba ngola dipale tsa bona.</p> <p>10.Ba balla ba bang seo ba se ngotsweng.</p> <p>11.Ba balla hodimo seo ba se ngotseng dihlopheng.</p> <p>12.Ba araba dipotso tse phatlaletseng tse fumanwang paleng.</p> <p>13.Ba hlahlamanya diketsahalo tse paleng.</p>
--	--	--	--	--	---------------	--	---

	17-18	<p><u>LO:3Bala o senola</u> <u>AS:1Sebedisa dithusa-thuto tse bonahalang ho fumana moelelo</u> 1.1A bala ditshwantsho jk ditshwantsho,dimmapa,dipapetl a le metako</p> <ul style="list-style-type: none"> • A sebedisa thlahiso leseding eo a e fumaneng ka tshwanelo jk mmapa ho supa tsela • A hlahloba a bile a rala ditshwantsho. <p><u>ASS:3A bala a le mong a sebedisa mefuta-futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo.</u> 3.1A bala dingolwa ka bo kgeleke hantle le ka kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa mme a balla hodimo. 	<p><u>Metse</u> <u>LO:3</u> <u>AS:6</u> Ba bala,ba toloke ba be take dimmapa tsa maiketsetso tsa tikoloho ya sekolo,kapa le hae ba be ba bontshe dibaka le dintho mmapeng. <u>Mahlale a phedisano</u> <u>Tsa Le Fatse</u> <u>LO:1</u> <u>AS:20</u> hokela tsebo ho dimmapa,metako, difoto le dipapetlwa. <u>Mahlale A Phedisano</u> <u>LO:1</u> <u>AS:30</u> hlalosa</p>	Mona ke moo ke dulang			1.Morutabana o tla le setshwantsho sa tikoloho ya bona 2.Mmoho ba bua/qoqa ka setshwantsho sa tikoloho ya bona. 3.Ba rala mmapa wa motes hong le morutabana,ba bontsha dibaka tsa tikoloho ya bona(showing direction and location) 4.Ba ngola lethathama la mantswe,a bile a hlaloswa. 5.Ba bala mantswe ba le kaofela. 6.Ka dihlotshwana ba bala papetlong,ba kgetha mantswe a tlang ho bontsha mahlalosongwe le malatodi
--	-------	---	--	-----------------------	--	--	---

		<p><u>Kgokahanyo ka hare</u> LO:2 AS:50 nka karolo puisanong ya dihlopha. ASS:7 A beha tlhahiso ya molomo(Oral presentations)ka dihloho tse fapaneng dipuisanong tse fapaneng. 7.2A sebedisa dithusathuto tse bonwang ho eketsa tlhahiso ya hae. LO:4Mongolo AS:4Ho phatlalatsa seo a se ngotseng. 4.3Ho iketsetsa dibuka,pokello ya dithothokiso tseo ba iqapelang tsona ka phaphosing. LO:6 AS:2Tshebediso ya mantswa 2.4Qolla mahlaloso-ngwe le malatodi A mangata.</p>	<p>pale ka puo- molomo a sebedisa dipolelwana,a manolla dintlha ka diketsahalo tsa kgale,ba bopa,ba taka jj</p>				<p>7.Ba ngola dithokiso tsa bona. 8.Ba ngola dipolelwana ba sebedisa seo ba se fumanang paleng. 9.Ba bala dithothokiso tsa bona.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--

LO2:HO BUA

ASS:2

O sebedisa puo ho akanya boithabiso e.g.a bolela metlae,dithothokiso le ho iqapela dipale.

AS:30 qapa dipale a be a diphethe,a bontsha qalo,bohare le phetho, a tsa bohlokwa ntle le phetapheto.

AS:0 sebedisa ditsela tse fapaneng ho pheta pale(tshebediso ya ditho tsa mmele(gestures)

ASS:50 nka karolo puisanong ya dihlopha.

5.60 botsa dipotso a bile a fana ka mabaka a dikarabo tsa hae.

*LO:1

ASS:5

Ho mamela ka ho natefelwa a bile a araba dilotho le metlae

FAT-3

	19-20	<p>LO1 AS:5Ho mamela ka ho natefelwa a bile a araba dilothe le metlae. INTEGRATION WITHIN</p> <p>LO2 AS:5O nka karolo puisanong ya dihlopha 5.10 bontshana le ba bang ka dihloho dihlopheng nakong ya puisano. LO:3 AS:3A bala a le mong a sebedisa mefutafuta ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo 3.1A bala dingolwa ka bo kgeleke hantle le ka kutlwisiso . _A bitsa mantse ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa mme a balla hodimo . -A balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo .</p>	<p><u>MAHLALE A PHEDISANO (TSA LEFATSHE)</u></p> <p><u>LO1 AS.3</u> Ba araba dipotso ka tlhalohanyo ya batho, ditulo, mihlodi le diphetoho tikolohong</p> <p>BONONO LE BOTJHABA LO 2: TSHWANTSHISO O AS 2: Ba bua ka dipale le ditshwantshiso tse bonwang kapa tse utluwang ho etswe</p>	LEFATS E LA RONA	DISEBEDIS WA Papetlwa Koki pene Masiba a mefuta-futa Boka Makasine Dikere Dipampiri	<p><u>MOKGWA</u> Moithuti ka boyena Moithuti le motswalle Morutabana</p> <p><u>TSELA</u></p> <p>Oral response Practical Discussion Written response</p> <p><u>DISEBEDIS WA</u></p> <p>Checklist Rubric Observation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Morutabana le baithuti ba qoqa ka poustara/ setshwantsho 2. ba araba dipotso tsa molomo tse mabaphi le setshwantsho 3. ba bahlalohanya merabe e fumanang lefatseng la rona, mefuta ya mmimo ho ya ka merabe, le dipapadi tsa bona hong le mesebetsi ya bona 4. ba fana ka maikutlo a bona ka setshwanstho
--	-------	---	--	------------------------	--	--	---

	<p>As.4; A ntlafatsa tsebo ya difoniki ; A hlokomela hore mantswe a ka ngolwa ka ho tshwanang empa moelelo o sa tshwane jj noka;tshela. As;5;ho balla tsebo le boithabiso ka ho; 5.1 kgetha dibuka tsa dipale tsa nnete le tsa boiqapelo tseo a diratang a bolele seo a se ratileng kapa a sa seratang ka tsona</p> <p>LO 4 MONGOLO AS 2 Ho rala kapa a etsa mokgwaritso ke merero e fapaneng 2.2 Ho kgetla o ngole temana ho ya ka merero e fapaneng jk. (dipale tse kgutshwane, mangolo, dipui sano) 2.3: ho ngola sehloho se bontshang moko-tabana ha ho kgoneha</p>	<p>dikgokahonya bophelong bo tlwaelehileng</p>				<ol style="list-style-type: none"> 5. bana ba etsa phazele yamantswe 6. babala seratswana sa lefatse la rona hong le morutabana 7. Bangola mantswe a matjha mme a be a hlakiswe. 8. Ba etsa banka ya mantswe 9. ba bala mantswe a matjha ka nepo 10. barala ditshwantsho ba be ba ngole dipolelwana ka tsona ho ya kamoo ba laetsweng kateng.
--	---	--	--	--	--	---

	<p>AS3: Lekodisisa mongolo wa hao 3.2. Holokisa mongolo wa hao (hlakola kappa eketsa mantswe, ngola dipolelo ka tatelano, lekola o lokise mopetelo le matshwao AS 4: Ho phatlalatsa seo a se ngotseng 4.1. Ho arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo/ho iponahatsa ka diphosing AS 5: O aha tlotlontswe, a pelete mantswe ka boyena 5.2 Ba iketsetsa pokello ya mantswe le bukantswe AS 6: Ho sebedisa tsebo ya madumo, melao ya mopeleto ho ngola mantswe a sa tlwaelehang 6.1. ho qala hlophisa dipolelo ho etsa seratswana 6.2. Ho etla hloko mantshwao a puo jk: tlhaku tse kgolo kgutlojj.le tshebediso e</p>					<p>11. ba etsa thothokiso 12. ba araba dipotso tse ngolwang 13. ba aha tlotlontswe 14. ba etsa bukantswe 15. ho sebedisa mantshwao a puo</p>
--	---	--	--	--	--	--

		nepahetseng ya tlotlontswe				FAT 4	
--	--	----------------------------	--	--	--	-------	--